

Hagai

Ojiw jo-Israel mondooger hekalu

¹ Kane ochopo chieng' mokwongo mar dwe mar auchiel, e higa mar ariyo mar loch ruoth Darius, Jehova Nyasaye nowuoyo gi dho janabi Hagai ne Zerubabel wuod Shealtiel, mane jatend piny Juda, gi Joshua wuod Jehozadak, jadolo maduong' kowacho niya,

² Jehova Nyasaye Maratego wacho niya, "Ogendinigi wacho ni, 'Kinde pok ochopo monego gerne Nyasaye hekalu mare.' "

³ Eka wach Jehova Nyasaye nobiro gi dwond janabi Hagai kawacho niya:

⁴ "Bende en gima ber adier ka un uwegi udakie uteu mugero mabeyo, to hekalu marani to omukore machal kama?"

⁵ Ma emomiyo Jehova Nyasaye Maratego wacho niya, "Nonuru timbeu.

⁶ Usechwoyo mang'eny, to ukayo mana matin; uchiemo, to gima uchamo ok nyal yieng'ou, umetho, to ok romu; urwakoru gi lewni, to onge kata ng'ato achiel kuomu mayudo liet; to nyaka un joma nwang'o chudo, bang' ka unwang'o chudo to uketo mana ei ofuku motuch."

⁷ Jehova Nyasaye Maratego wacho niya, "Nonuru timbeu.

⁸ Idh-uru udhi e gode mondo ukel yien uger-nago ot manyalo morgo, kama duong'na maler nyalo nenoree," Jehova Nyasaye owacho.

⁹ “Usegombo yudo mang’eny, to osetamore ma uyudo mana matin; to kata mana mano mago ma usechoko mukeloe dala, abiro kudho oko. Mani notimore nikech ang’o?” Jehova Nyasaye Maratego penjo. “Nikech hekaluna ma uweyo odong’ gunda, ka un uwegi to uringo kudhi e uteu molos mabeyo.

¹⁰ Mano emomiyo koro Polo malo ok nyal miyou koth kata matin, kendo piny osiko mana kotwo ma ok nyal nyago gimoro.

¹¹ Mano emomiyo osehononu oro mondo otwo piny kaachiel gi gode, mi cham gi mzabibu kod mo zeituni, gi gik moko duto ma piny nyago ner, mondo kech omak dhano gi jamni, kendo oketh tije duto ma dhano oloso.”

¹² Eka Zerubabel ma wuod Shealtiel kod Joshua wuod Jehozadak, ma jadolo maduong’, kaachiel gi ji mamoko mane oa e twech, kane giwinjo weche Nyasaye gi weche mag janabi Hagai, kaka Jehova Nyasaye ne oore, luoro maduong’ nomakogi e nyim Ruoth.

¹³ Eka Hagai jaote mar Jehova Nyasaye, nowuoyo kod ji konyisogi weche mane Jehova Nyasaye omiye, kowacho niya, “An kodu,” Jehova Nyasaye owacho.

¹⁴ Eka Jehova Nyasaye nojiwo chuny Zerubabel wuod Shealtiel mane jatend piny Juda, chuny Joshua, kod chuny joma moko mane oa e twech. Negibiro kendo gichako tich e od Jehova Nyasaye Maratego ma Nyasachgi,

¹⁵ tarik piero ariyo gang’wen e dwe mar auchiel e higa mar ariyo mar loch Ruoth Darius.

2*Duong' mar hekalu*

¹ Tarik piero ariyo gachel e dwe mar abiriyo, wach Jehova Nyasaye nobiro kokalo kuom janabi Hagai kawacho niya:

² “Wuo kod Zerubabel wuod Shealtiel, ma en jatend Juda kaachel gi Joshua wuod Jehozadak ma jadolo maduong’ kod joma notony moa e twech. Penjgi niya,

³ ‘En ng'a modong’ e dieru mane oneno hekaluni kapod nigi duong’ne machon? Koro sani to uneno kochal nade? Donge ochalonu mana ka gima nono?’

⁴ Jehova Nyasaye wacho ni, ‘Bed motegno, yaye Zerubabel. Bed motegno, yaye Joshua wuod Jehozadak, ma jadolo maduong’. Jehova Nyasaye medo wacho ni, ‘Beduru motegno, un ji duto modak e pinyi kendo tiuru matek nimar an kodu,’ Jehova Nyasaye Maratego owacho.

⁵ ‘Ma e gima ne asingorae kodu kane uwuok e piny Misri. Kendo Roho mara nikodu kinde duto. Kik ubed maluor.’

⁶ “Ma e gima Jehova Nyasaye Maratego wacho, ‘Pod odong’ mana kinde matin, abiro chako yiengo kendo polo kod piny, gi nam, kaachel gi piny motwo;

⁷ bende abiro yiengo ogendini duto, ma ginikel mwandugi duto, kendo abiro pong'o hekaluni gi duong’. An Jehova Nyasaye Maratego ema awacho kamano.

⁸ ‘Fedha gi dhahabu gin maga,’ Jehova Nyasaye Maratego owacho.

9 ‘Duong’ ma hekaluni biro bedogo achien, biro loyo mano mane en godo mokwongo,’ Jehova Nyasaye Maratego owacho. ‘Anakel kwe gi mwandu kae,’ Jehova Nyasaye Maratego owa-cho.”

Gweth mosing ni joma orito singruok

10 Kane ochopo tarik piero ariyo gang’wen e higa mar ariyo mar loch Darius, wach Jehova Nyasaye nobiro gi dwond janabi Hagai kawacho niya:

11 “Jehova Nyasaye Maratego wacho ni, ‘Penj jodolo mondo odwoki gima chik wacho:

12 Ka ng’ato oketo ring’o mowal ni Nyasaye e riak nangane, ma riak nanganeno ogere kuom makati, kata kuom kado, kata kuom divai, kata kuom mo, kata ei chiemo moro amora, to koro gima ogere kuomeno bende inyalo walo ni tich Nyasaye?” ”

Jodolo nodwoko niya, “Mano ok kamano.”

13 Eka Hagai nowacho niya, “Ka ng’ato omulo ringre ng’at motho, makoro obedo mogak, eka bang’e ng’atni ogere kuom gimoro, koro gino bende bedo mogak?” ”

Jodolo nodwoke niya, “Obedo mogak.”

14 Eka Hagai nowacho niya, “ ‘Jehova Nyasaye wacho ni: Mano bende e kaka jo-Israel kod gik moko duto ma giwachona ei hekaluni ogak.’ ”

15 “ ‘Koro paruru anena gima biro timore chakre kawuono, kane pok uchako gero hekalu mar Jehova Nyasaye to ne ochalo nadé?’ ”

16 Donge kata kane ng’ato obiro iru ka ukayo cham koparo ni onyalo yudo ogunde piero ariyo,

to oyudo apar kende? Kendo kane obiro kar biyo divai, koparo ni onyalo yudo chupni piero abich, to ne oyudo mana piero ariyo kende.

¹⁷ Chambu duto ne aketho gi dera kod pe, to kata bang' timo magi to pod ne udagi duogo ira,' Jehova Nyasaye owacho.

¹⁸ 'Paruru ahinya kochakore kawuono tarik piero ariyo gang'wen mar dwe mar ochiko, ma en odiechieng' mane oketie mise mar hekalu mar Jehova Nyasaye.

¹⁹ Bende nitiere kodhi ma pod ni ei dero? Nyaka kawuononi mzabibu gi ng'owu gi olemo mong'inore kod zeituni pod ok nyag olemo.

"Chakre kawuono abiro olo gwethna kuomu.' "

Singruok mar Jehova Nyasaye ni Zerubabel

²⁰ Wach mar Jehova Nyasaye nobiro nyadiriyo ni janabi Hagai chieng' tarik piero ariyo gang'wen mar dweno:

²¹ "Wachne Zerubabel ma jatend Juda ni, 'Abiro yiengo polo gi piny.

²² Abiro loko loch mag ruodhi; kendo abiro ketho teko mag pinje mamoko, abiro goyo geche mag lweny piny, kaachiel gi joma oidhogi. Ng'ato ka ng'ato biro kedo gi owadgi, kendo farese kod joma oidhogi nonegi.

²³ " 'E odiechiengno, anakawi in Zerubabel wuod Shealtiel ma jatichna kendo anaketi ibed ruodh jogo, nikech in ema sani koro aseyieri.' Jehova Nyasaye Maratego ema owacho."

**Biblica® Ochiw Thuolo Moting'o Loko
Manyien™
Dholuo: Biblica® Ochiw Thuolo Moting'o Loko
Manyien™ (Bible)**

copyright © 2020 Biblica, Inc.

Language: Dholuo

Translation by: Biblica, Inc.

Biblica® Open New Luo Translation™

Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc.

Used with permission. All rights reserved worldwide.

“Biblica” is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission.

All content on open.bible is made available under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

You are free to:

- Share — copy and redistribute the material in any medium or format
- Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially

Under the following conditions:

Attribution — You must attribute the work as follows: “Original work available for free at www.biblica.com and open.bible” Attribution statements in derivative works should not in any way suggest that we endorse you or your use of this work.

ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Use of trademarks: Biblica® is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. and may not be included on any derivative works. Unaltered content from open.bible must include the Biblica® trademark when distributed to others. If you alter the content in any way, you must remove the Biblica® trademark before distributing your work.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this

translation, provided that:

You include the above copyright and source information.

If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2025-05-10

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 10 May 2025 from source files dated 10 May 2025

59046e32-bf6d-5d74-bd8a-6c49d85c6045